

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1

U Zakonu o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 76/08, 50/09 i 78/10), u članu 1 stav 2, poslije tačke 3 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„ 4) kafa;

5) gazirana voda“.

Član 2

U članu 43 stav 2 tačka 6 riječi: „70 Eura“ zamjenjuju se riječima: „100 Eura“.

U tački 7 riječi: „550 Eura“ zamjenjuju se riječima: „650 Eura“.

Član 3

U članu 50 stav 3 riječi: „10,00 Eura“, zamjenjuju se riječima: „15,00 Eura“.

U stavu 4 riječi: „ iznosi 37%“, zamjenjuju se riječima: „iznosi 36%“.

Član 4

U članu 50a stav 2 riječi „ iznosi 100%“ zamjenjuju se riječima „ iznosi 110%“.

Član 5

U članu 52 stav 3 tačka 4 alineja 1 riječi: „370 Eura“, zamjenjuju se riječima: „350 Eura“.

Član 6

Poslije člana 56 dodaju se četiri nova člana koja glase:

„ Kafa

Član 56a

- (1) Kafa na koju se plaća akciza je: pržena i nepržena kafa sa ili bez kofeina, ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i ostali proizvodi od kafe.
- (2) Vrste kafe iz stava 1 ovog člana određuju se prema vrsti tih proizvoda u carinskoj tarifi i u odnosu na karakteristike pojedinih proizvoda.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56b

- (1) Akcizna osnovica za obračun akcize pri uvozu kafe čini vrijednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.
- (2) Akciza na kafu se plaća po stopi od 20% na osnovicu iz stava 1 ovog člana.

Gazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Član 56c

- (1) Gazirana voda na koju se plaća akciza je gazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju.
- (2) Vrsta gazirane vode iz stava 1 ovog člana, određuje se prema vrsti tih proizvoda klasifikovanih u carinskoj tarifi i u odnosu na karakteristike pojedinih proizvoda.
- (3) Gazirana voda iz stava 1 ovog člana su proizvodi iz tarifne oznake CN 2202 10 00.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56d

- (1) Akcizna osnovica za gaziranu vodu je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od 10 Eura po hektolitr u gazirane vode."

Član 7

Poslije člana 80a dodaju se tri nova člana koja glase:

„Član 80b

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u magacinima, akciznim i carinskim skladištima, na dan 31. decembar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

(2) Uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha svojih proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u fabrici dobavljača na dan 31. decembar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Član 80c

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona, na količine akciznih markica koje su iznad količina preuzetih za period od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine.

(2) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda koji ne iskoriste količine akciznih markica do nivoa količina akciznih markica preuzetih za period od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine, dužni su da na te neiskorišćene akcizne markice izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona.

(3) Neiskorišćene akcizne markice iz stava 2 ovog člana obuhvataju sve zalihe akciznih markica uključujući i akcizne markice koje su nalijepljene na proizvodima koji se nalaze na zalihama.

(4) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona na isporučene količine duvanskih proizvoda kupcima (veleprodaji i maloprodaji) u 2011. godini, koje su iznad količina koje su isporučili za period od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine.

Član 80d

(1) Mjesečni obračun (prijava) akcize iz člana 80c ovog zakona podnosi se nadležnom poreskom organu u roku iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

(2) Akciza iz stava 1 ovog člana dospijeva za plaćanje u roku iz člana 35 stav 1 ovog zakona."

Član 8

Poslije člana 84 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Član 84a

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona, akciza za pivo u 2012. godini iznosi 3,50 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva.

Član 84b

Odredbe člana 5 ovog zakona, primjenjivaće se od 4. januara 2012. godine."

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2012. godine.